☐

Pennsylvaniako aleman

Pennsylvaniako alemana (alemanez *Pennsilfaanisch-Deitsch*, *Pennsilfaani-Deitsch*, *Pennsylvania Deitsch* edo *Deitsch* soilik, eta ingelesez ofizialki *Pennsylvania German*, nahiz eta ohikoena bertako jendeak herri-hizkeran *Pennsylvania Dutch* edo soilik *Dutch* deitzea da) Aleman Garaiaren (alemanaz *Westmitteldeutsch*) aldaera edo azpidialektoa da. Ipar Amerikan 300.000 hiztun inguru ditu.

Ingelesez, *Pennsylvania Dutch* deitzen zaio, alemanezko *Deutsch* hitzarekin ingeles hiztunek sortutako nahasketa okerraren ondorioz: hain zuzen ere, ingelesezko *German* berez *alemaniarra* eta *alemana* baita; aldiz, *Dutch* hitza *herbeheretarra* eta *nederlandera* da.

Gaur egun, hizkuntza horren hiztun gehienak antzinako menonita ordenako eta amish sektetako kideak dira; Estatu Batuetako Pennsylvania, Ohio eta Indiana estatuetan, eta Kanadako Ontario probintzian bizi dira.

Pennsylvaniako alemana

Pennsilfaanisch Deitsch — Pennsylvania Dutch



Urdinez: Pennsylvaniako alemanaren hiztun proportzio handienak dituzten konderriak. Gorriz: Pennsylvaniako alemanaren hiztun kopuru handienak dituzten konderriak.

Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Kanada Estatu Batuak
Hiztunak	300.000
Ofizialtasuna	Ez
Eskualdea	Pennsylvania, Ohio, Indiana eta Ontario
Araugilea	Ez du inork arautzen
Hizkuntza familia	
hizkuntza nostratikoak Hizkuntza euroasiarrak Indoeuropar hizkuntzak germaniar hizkuntzak mendebaldeko germaniar hizkuntzak goi alemaniar hizkuntzak	
Informazio filologikoa	
Alfabetoa	latindar alfabetoa
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-3	`pdc`
Ethnologue	`pdc (http://www.ethnologue.com/language/pdc)`
Glottolog	`penn1240 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/penn1240)`
Wikipedia	`pdc (https://pdc.wikipedia.org)`

Germaniar hizkuntza modernoak

Iparraldekoak	Daniera • Faroera • Norvegiera (bokmåla, nynorska) • Islandiera • Suediera
Mendebaldekoak	Afrikaansa • Alemana (austrobavariera, coloniero alemana, franciquera, luxenburgera, fersentalera, Pennsylvaniako alemana, suitzar alemana, zinbriera) • Behe-alemana (mendebaldekoa, nederlandar behe-saxoiera) • Brabantera • Flandriera • Frisiera (iparraldekoa, ekialdekoa, mendebaldekoa) • Ingelesa • Limburgera • Nederlandera • Walserera • Ripuariera • Eskoziera (Ulsterko eskoziera) • Yiddisha • Zeelandera

Parentesi artean: parentesiaren ezkerrean dagoen hizkuntzaren dialektoak.

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q22711 · Multimedia: Pennsylvania German language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pennsylvania_German_language) **Identifikadoreak** · BNF: 16621135m (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16621135m) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16621135m) · GND: 4045104-5 (https://d-nb.info/gnd/4045104-5) · LCCN: sh85099551 (https://id.loc.gov/authorities/sh85099551)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pennsylvaniako_aleman&oldid=7226095"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- Українська
- Português
- Afrikaans
- Nordfriisk
- Aragonés
- Deitsch
- 日本語
- Pälzisch
- Italiano
- Magyar
- தமிழ்
- Shqip
- Bahasa Indonesia
- Zazaki
- Nederlands
- Română
- Plattdüütsch
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- Español
- Русский
- Bân-lâm-gú
- English

- Kernowek
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Lumbaart
- Alemannisch
- Hrvatski
- Nedersaksies
- Slovenčina
- Simple English
- Deutsch
- Čeština
- Türkçe
- پنجابی
- Svenska
- አማርኛ
- Polski
- العربية
- Ligure
- Papiamentu
- Slovenščina
- Català
- Français
- تۆرکجه
- Беларуская
- Esperanto
- فارسی
- Galego
- Norsk bokmål
- Latina
- Suomi
- 한국어
- 中文
- Scots
- Asturianu

Aldatu loturak

WIKIPEDIA Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 28 azaroa 2019, 10:36.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.